

Gr 1 Storybook



Sekolo sa rona

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated, or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

Authors: Slurry Primary School, Grade R + 1, 2022:

Refentse Kgasu, Tlotlego Macata, Nthabiseng Mashilo, Ayanda Masomako, Dineo Matshane, King Matshane, Karabo Mmeudi, Tidimalo Mogapi, Keneilwe Mohutsiwa, Keamogetswe Mokaleng, Sindiswa Morake, Thoriso Tekiso, Remofilwe Vaaltuin.

School: Slurry Primary School
Principal: Gloria Senatle
Teacher: Batshidi Medupe
CRC: Tshegofatso Moabi
Fieldworker: Lebogang Sekgalo

Illustrators:

Cover: Oratile Molapisi
Page 1: Sindiswa Morake
Page 2: King Matshane
Page 3: Omphile Mohatsiwa
Page 4: Ntabiseng Thekiso
Page 5: Lebogang Thekiso
Page 6: Keamogetswe Mmeudi
Page 7: Dineo Matshane
Page 8: Tlotliso Macata
Page 9: Omphile Mafora
Page 10: Kelebogile Masoke

Font within booklet: Grade 1 font by Edu-Aid

Translating and

Language editing: Gaoretelelwe Benjamin Phuti

Websites and links were correct at the time of publication.

For further information about the project, please visit <http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:

The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.


The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.

London South Bank University, United Kingdom.

The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).



Sekolo sa rona ke sekolo se se potlana sa Thuto Kgolo mo Slurry. Se na le diphaposiborutelo di le robedi, kantoro ya mogokgo le mabala a motshameko le laeborari e bile se sentle thata.




Laeborari ya sekolo sa rona e na le ngwaga e butswe gore re kgone go ithuta go buisa le go adima dibuka tsa go buisa fa re ya gae.



Pele ga dikolo di
tswalelwa ka kwatara
ya bobedi ke fa
laeborari ya rona e
abelwa dikhomphiutha
gore mo tsamaong ya
nako re ithute go di
dirisa.



Go na le mosimane o
bidiwa Modise mo
sekolong, o dira
mophato wa
bone, mme o botlhale
thata, o a tshepega e
bile o maitseo kwa
sekolong le kwa gae.



Fa dikolo di bulwa re
fitlhetse go thubilwe
laeborari ya sekolo e
bile go tshotswe
dikhomphiutha le
dibuka.



Mogoko o ne a
letsetsa mapodisi go
ba begela ka se se
dirage-tseng, mme ba
tla go bona ka lone
letsatsi leo.



13

Ka Modise a ne a rata
go thusa mme wa
gagwe ka go rwalela
dikgong kwa gae. Ka
letsati le lengwemme
wa gagwe o ne a mo
kopa gore a mo ele
sekgweng go rwalela
fa a tswa sekolong.

14



15

Fa a tsena kwa sekgweng se se gaufi le sekolo, Modise o ne a bona dilo tse di nyeletseng kwa laeboraring ya sekolo, e leng dibuka le dikhomphiutha, ka lesego di ne di feletse.

16



Di ne tsa busediwa kwa sekolong, laeaborari ya baakanngwa e bile barutabana le mogokgo ba itumeletse tiro ya ga Modise. Go ne ga simololwa ka puiso kwa sekolong e bile Modise o ne a kgona go buisa thata mo phaposing.



Go ne ga bewa
letsatsi la go buisa,
Modise a fenywa
kgaisano eo gonne a ne
a rata go buisa e bile a
le botlhale thata, a
thusa le bana ba
bangwe kwa sekolong
ka go buisa.

The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

Sekolo sa rona

Authors:

Slurry Primary School, Gr R + 1A, 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

